

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

S T U D Y

You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies ☺

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexamapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KREITI YA 12

SEPEDI LELEME LA GAE (HL)

LEPHEPHE LA BORARO (P3)

FEBERWARE/MATŠHE 2012

MEMORANTAMO

MEPUTSO: 100

Palomoka ya matlakala a memorantamo ke 11.

KAROLO YA A: RUBRIKI YA GO LEKOLA TAODIŠO (50)

	Khouto 7: Bokgoni bjo bobotse go fetiša. 80–100%	Khouto 6: Bokgoni bjo bobotse kudukudu. 70–79%	Khouto 5: Bokgoni bjo bobotse kudu. 60–69%	Khouto 4: Bokgoni bja go kgotsofatša. 50–59%	Khouto 3: Bokgoni bjo bo lekanego. 40–49%	Khouto 2: Bokgoni bja go išega. 30–39%	Khouto 1: Bokgoni bja go hlaelela kudukudu. 0–29%
D=DITENG P=PEAKANYO (MEPUTSO 30) D= 25 P= 05	24–30 -Diteng di laetša kwešišo ya go kgahliša ya ditaba. -Dikgopololo tša go butšwa tša go hlolah mogopolo. -Peakanyo le/ sengwalwaka kanywa sa mathomo se tšweeditše taodišo ya go hlamega gabotse kudukudu.	21–23½ -Diteng di laetša tlhalošo ye e tseneletšego ya ditaba. - Dikgopololo di a kgahliša, ke tša boikgopolelo. -Peakanyo le/sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweeditše taodišo ya go hlamega gabotse kudu.	18–20½ -Diteng di laetša tlhalošo ya go kwagala ya ditaba. -Dikgopololo tša go kgahliša, tša go goga šedi. -Peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweeditše taodišo ya go amogelega.	15–17½ -Diteng di hlaloša ditaba ka go kgotsofatša. -Dikgopololo tša mehleng, tša go se tsenelele. -Peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweeditše taodišo ya go amogelega.	12–14½ -Diteng ke tša mehleng tša go se nyalelane. -Dikgopololo mo go ntši di tseleng fela di a ipušeletša. -Peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweeditše taodišo ya go amogelega.	9–11½ -Diteng ga di kwagale ka mehlala, ga di nyalelane. -Dikgopololo ke tše nnyane tša go fela di ipušeletša. -Bohlatse bja go hlaelela bja Peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo.	0–8½ -Diteng di fapogile ebole ga di nyalelane. -Dikgopololo di šarakane ebole di a hlakahlekanya. -Ga go na Peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo. -Taodišo e hlagišitše ka bofokodi.
P=POLELO, S=SETAELE P=PALOBO- HLATSE (MEPUTSO 15) P= 05 S= 08 P= 02	12–15 -Bohlatse bja temogo ye e tseneletšego ya polelo. -Polelo le maswaodikga di laotšwe ka bottlalo. -Polelomakgethe e šomišitše ka nepagalo. -Kgethontšu e laetša setaele sa maleba sa ditaba. -Taodišo e tloga e se na le ge e le phošwana go laetša gore e badišitše le go ntšhwadi phošo.	10½–11½ -Temogwana ye e tseneletšego ya polelo. -Polelo le maswaodikga di laotšwe ka tshwanelo le go kgona go šomiša polelo-makgethe ka nepagalo. -Kgethontšu mo go ntši e nepagetše ebole e laetša setaele sa maleba. -Taodišo e tloga e se na le phošo go laetša gore e badišitše le go ntšhwadi phošo.	9–10 -Temogwana ye e tseneletšego ya polelo. -Polelo le maswaodikga mo go ntši ke tša maleba. -Kgethontšu e lekanetšenyanana fela e sepelelana le setšeletšwa. -Setaele se nepagetše ebole ke sa tshwanelo, se sepelelana le dinyakwa tša sererwa. -Taodišo e tloga e se na le phošo go laetša gore e badišitše le go ntšhwadi phošo.	7½ – 8½ -Temogwana ya khuetšo ya polelo. -Polelo e nyakile e letefaditše, le maswaodikga a a kgotsofatša. -Kgethontšu e nyakile go hlaelela fela e sepelelana le sererwa. -Setaele se nepagetše ebole ya ka dinyakwa tša sererwa. -Taodišo e sa na le diphoso le ge e laetša e badišitše le go ntšhwadi phošo.	6–7 -Polelo ya go hlaelela le maswaodikga ga se a šomišwa ka tshwanelo. -Kgethontšu ya motheo, ya go hlaelela. -Setaele ga se nyalelane ebole ga se swanetšane le sererwa. -Taodišo e na le diphoso tše ntši le ge e laetša e badišitše le go ntšhwadi phošo.	4½–5½ -Polelo le maswaodikga di fošagete kudu. -Kgethontšu e hlaelela kudu. -Setaele ga se sepelelana le sererwa. -Taodišo e tletše diphoso le ge e badišitše le go ntšhwadi phošo.	0–4 -Polelo le maswaodikga di fošagete kudu. -Kgethontšu e šarakane ebole di a hlakahlekane. -Setaele se fošagete ka mahlakoreng ka moka. -Taodišo e tletše diphoso le ge e badišitše le go ntšhwadi phošo.

TLHAMEGO	4–5	3½	3	2½	2	1½	0–1
(MEPUTSO 5)	-Ditaba di a nyalelana le dintlha di filwe ka bottlalo. -Mafoko le ditemana ka moka di hlamilwe ka nepagalo, di tšweletša tlhalošo gabotse. -Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.	-Ditaba di a latelana ebole di a nyalelana. -Mafoko le ditemana di hlamilwe ka nepagalo le tlhalošo e pepeneneng. -Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.	-Dintlha tše nnyane tša maleba di tšweleditšwe. -Mafoko le ditemana gantsi di hlamilwe ka tshwanelo le tlhalošo e tloga e kwagala. -Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.	-Dintlha tše dingwe tša maleba di laeditšwe. -Diphoso hlamegong ya ditemana le mafoko le ge tlhalošo ka kakaretšo e kwagala. -Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.	-Bohlatse bja dintlha tša maleba. -Mafoko le ditemana di fošagetše le ge tlhalošo ka kakaretšo e kwagala. -Botelele ga se bja maleba – telele kudu/kopana kudu.	-O fela a etšwa tseleng, go boima go latela kakaretšo ya dikgopololo. -Mafoko le ditemana ga se tša hlamega, tlhalošo ga e kwagale. -Botelel ga se bja maleba – telele kudu/kopana kudu.	-Dikgopololo di tšwele tseleng, di šarakane ebole di hlakahlakane. -Mafoko le ditemana di šarakane ebole ga di tsenelane. -Botelele ga se bja maleba- teleletelele/kopanakopana.
T= 05							

KAROLO YA B: RUBRIKI YA GO LEKOLA DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE TELELE (30)

	Khouto 7: Bokgoni bjo bobotse go fetiša. 80–100%	Khouto 6: Bokgoni bjo bobotse kudukudu. 70–79%	Khouto 5: Bokgoni bjo bobotse kudu. 60–69%	Khouto 4: Bokgoni bja go kgotsofatša. 50–59%	Khouto 3: Bokgoni bjo bo lekanego. 40–49%	Khouto 2: Bokgoni bja go išega. 30–39%	Khouto 1: Bokgoni bja go hlaelela kudukudu. 0–29%
D=DITENG, P=PEAKANYO S=SEBOPEGO	14½–18	13–14	11–12½	9–10½	7½–8½	5½–7	0–5
(MEPUTSO 18)	-Tsebo ye botsebotse ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, ga go na le go tšwa tseleng. -Nyalelano ya diteng le dikgopololo ke ya godingwana, di na le dintlha tša go thekga setšweletšwa. -Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse kudu. -O šomišitše melao e mentši ya maleba ya sebopego.	-Tsebo ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, o tšwele tseleng, fela se ga se thibele tlhalošo. -Setšweletšwa se tloga se nyalelana ka diteng le dikgopololo. -Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse. -O šomišitše melao e mentši ya maleba ya sebopego.	-Tsebo ya go kgotsofatša ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Moithuti o tšwele tseleng, fela se ga se thibele tlhalošo. -Setšweletšwa se nyakile go nyalelana ka diteng le dikgopololo. -Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse.	-Tsebo ya magareng ya dinyakwa tša setšweletšwa. Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo ye tshese. -Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo ga e kwagale gabotse. -Nyalelano ya go lekanelo ya dikgopololo le diteng, setšweletšwa se na le dintlha tše mmalwa tša go thekga sererwa. -Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go amogelega. -O šomišitše melao ya maleba ya sebopego.	-Tsebo ya go lekanelo ya dinyakwa tša setšweletšwa. Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo ya go lekanelo. -Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo ga e kwagale mo go ntši. -Nyalelano ya go lekanelo ya dikgopololo le diteng, setšweletšwa se na le dintlha tše mmalwa tša go thekga sererwa. -Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse. -O na le tsebo e nnyane ya dinyakwa tša sebopego, o tlogetše melao e bohlakwa.	-Ga go na tsebo ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Setšweletšwa se šarakane ebole se a hlakahlakanya, tlhalošo ga e kwagale mo go ntši. -Ga go na nyalelano ya dikgopololo le diteng, se na le dintlha tše nnyane kudu tša go thekga sererwa. -Peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo ga e kgotsofatša. -Setšweletšwa se hlagišitše ka bofokodi. -Ga se a šomiša melao ya maleba ya sebopego.	
S= 10 P= 04 S= 04							

	<u>10–12</u>	<u>8½–9½</u>	<u>7½–8</u>	<u>6–7</u>	<u>5–5½</u>	<u>4–4½</u>	<u>0–3½</u>
P=POLELO, S=SETAELE P=PALOBO- HLATSE (MEPUTSO 12)	-Polelo ya setšweletšwa mo go ntši ke ya maleba ebole h lamilwe gabotse. - Tlotlontšu mo gohle e nepagetše go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. -Setaele mo go ntši se nepagetše. -Setšweletšwa se tloga se se na le ge e le phošwana go laetša gore se badišišitšwe le go ntšhwa diphoso. - Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.	-Setšweletšwa se h lamilwe gabotse kudu ka maleba. -Tlotlontšu e nepagetše kudu go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. -Setaele se nepagetše kudu. -Setšweletšwa ga se na le phošo go laetša gore se badišišitšwe le go ntšhwa diphoso. -Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.	-Setšweletšwa se h lamilwe gabotse ebole ke sa maleba. -Tlotlontšu e tloga e nepagetše go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. -Setaele se tloga se nepagetše. -Setšweletšwa se tloga se se na le phošo go laetša gore se badišišitšwe le go ntšhwa diphoso. -Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.	-Tlhamego ya setšweletšwa e nyakile go kgotsafatša. Diphoso ga di thibele kelo ya dintlha. -Tlotlontšu e lekanetše ebole ga se ya swanela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. -Setaele se nyakile go kgotsafatša go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. -Setaele se na le diphoso. -Setšweletšwa se na le diphoso	-Setšweletšwa se hlamegile gabotsenyana, se na le diphoso tše ntši. -Tlotlontšu e lekanetše ebole ga se ya swanela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. -Setaele se na le diphoso. -Setšweletšwa se na le diphoso tše ntši le ge se laetša se badišišitšwe le go ntšhwa diphoso. -Botelele ga se bja maleba – telele kudu/kopana kudu.	-Tlhamego ya setšweletšwa e a fokola ebole go boima go e latela. -Tlotlontšu e nyaka phošollo ya go tsenelela le gona ga e a lokela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. -Setaele ga se sepelelane le sererwa. -Setšweletšwa se tletše ka diphoso ebole se a hlakahlkanya le ge se badišišitšwe le go ntšhwa diphoso. -Botelele ga se bja maleba – telele kudu/kopana kudu.	-Tlhamego ya setšweletšwa e a fokola ebole go boima go e latela. -Tlotlontšu e nyaka phošollo ebole ga se ya lokela morero. -Setaele ga se sepelelane le sererwa. -Setšweletšwa se tletše ka diphoso ebole se a hlakahlkanya le ge se badišišitšwe le go ntšhwa diphoso. -Botelele ga se bja maleba – telele kudu/kopana kudu.
P= 05 S= 05 P= 02							

**KAROLO YA C: RUBRIKI YA GO LEKOLA DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE KOPANA LE DITŠWELETŠWA TŠA TSEBIŠO,
MELAETŠA LE MAHLAKORENTŠI (20)**

	Khouto 7: Bokgoni bjo bobotse go fetiša. 80–100%	Khouto 6: Bokgoni bjo bobotse kudukudu. 70–79%	Khouto 5: Bokgoni bjo bbotse kudu. 60–69%	Khouto 4: Bokgoni bja go kgotsofatša. 50–59%	Khouto 3: Bokgoni bjo bo lekanego. 40–49%	Khouto 2: Bokgoni bja go išega. 30–39%	Khouto 1: Bokgonibja go hlaelela kudukudu. 0–29%
D=DITENG, P=PEAKANYO S=SEBOPEGO (MEPUTSO 12) D= 06 P= 03 S= 03	10–12 -Tsebo ye botsebotse ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, ga go na le go tšwa tseleng. -Diteng le dikgopolodi a nyalelana, setšweletšwa se na le dintlhā tša go thekga ditaba. -Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwaka kanywa sa mathomo se tšweeditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse kudukudu. -O šomišitše melao ka moka ya maleba ya sebopego.	8½–9½ -Tsebo ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, ga go na le go tšwa tseleng. -Nyalelano ya diteng le dikgopolodi a nyalelana, setšweletšwa se na le dintlhā tša go thekga setšweletšwa. -Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakany wa sa mathomo se tšweeditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse. -O šomišitše melao ya maleba ya sebopego.	7½–8 -Tsebo ya go kwagala ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, o tšwele tseleng, fela se ga se thibele tlhalošo. -Setšweletšwa se nyakile go nyalelana ka diteng le dikgopolodi, se na le dintlhā tše dingwe tša go thekga sererwa. Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakany wa sa mathomo se tšweeditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse.	6–7 -Tsebo ya go kgotsofatša ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Moithuti o tšwele tseleng, fela se ga se thibele tlhalošo. -Setšweletšwa se nyakile go nyalelana ka diteng le dikgopolodi, se na le dintlhā tše dingwe tša go thekga sererwa. Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakany wa sa mathomo se tšweeditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse.	5–5½ -Tsebo ya magareng ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Moithuti o tšwele tseleng, fela se ga se thibele tlhalošo. -Setšweletšwa se nyakile go nyalelana ka diteng le dikgopolodi, se na le dintlhā tše dingwe tša go thekga sererwa. Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakany wa sa mathomo se tšweeditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse.	4–4½ -Tsebo ya go lekanela ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo e no se kwagale ka gohle. -Setšweletšwa se šarakane ebile se a hlakahlakanya, tlhalošo ga e kwagale mo go ntši.	0–3½ -Ga go na tsebo ya dinyakwa tša setšweletšwa. -Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo e no se kwagale ka gohle. -Setšweletšwa se šarakane ebile se a hlakahlakanya, tlhalošo ga e kwagale mo go ntši. -Ga go na nyalelano ya dikgopolodi a nyalelana ka dikgopolodi le diteng, se na le dintlhā tše nnyane kudu tša go thekga sererwa. -Peakanyo le/ sengwalwakakany wa sa mathomo ga e kgotsofatše. -Setšweletšwa se hlagišitše ka bofokodi. -Ga se a šomiša melao ya maleba ya sebopego.

	<u>6½–8</u>	<u>6</u>	<u>5½</u>	<u>4–4½</u>	<u>3½</u>	<u>2½–3</u>	<u>0–2</u>
P=POLELO, S=SETAELE P=PALOBO-HLATSE (MEPUTSO 8)	<p>-Polelo ya setšweletšwa mo go ntši ke ya maleba e bile e hlamilwe gabotse.</p> <p>- Tlotlontšu mo gohole e nepagetše go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</p> <p>-Setaele se nepagetše kudu.</p> <p>-Setšweletšwa ga se na le phošo go laetša gore se badišišitšwe le go ntšhwa diphoso.</p> <p>-Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</p>	<p>-Setšweletšwa se hlamilwe gabotse kudu ka maleba.</p> <p>-Tlotlontšu e nepagetše kudu go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</p> <p>-Setaele se tloga se nepagetše.</p> <p>-Setšweletšwa se tloga se se na le phošo go laetša gore se badišišitšwe le go ntšhwa diphoso.</p> <p>-Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</p>	<p>-Setšweletšwa se hlamilwe gabotse e bile ke sa maleba.</p> <p>-Tlotlontšu e tloga e nepagetše go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</p> <p>-Setaele se tloga se nepagetše.</p> <p>-Setšweletšwa se tloga se se na le phošo go laetša gore se badišišitšwe le go ntšhwa diphoso.</p> <p>-Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</p>	<p>-Tlhamego ya setšweletšwa e nyakile go kgotsofatša. Diphoso ga di thibele kelo ya dintlha.</p> <p>-Tlotlontšu e nyakile go kgotsofatša go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</p> <p>-Setaele se nyakile se nepagetše.</p> <p>-Setšweletšwa se sa na le diphoso le ge se laetša go badišišwa le go ntšhwa diphoso.</p> <p>-Botelele e nyakile go ba bja maleba.</p>	<p>-Setšweletšwa se hlamegile gabotsenyanana, se na le diphoso tše ntši.</p> <p>-Tlotlontšu e lekanetše e bile ga se ya swanela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</p> <p>-Setaele se na le diphoso.</p> <p>-Setšweletšwa se na le diphoso tše ntši le ge se laetša se badišišitšwe le go ntšhwa diphoso.</p> <p>-Botelele ga se bja maleba – telele kudu/ kopana kudu.</p>	<p>-Tlhamego ya setšweletšwa e a fokola e bile go boima go e latela.</p> <p>- Tlotlontšu e nyaka phošollo ya go tsenelela le gona ga e a lokela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</p> <p>-Setaele ga se sepelelane le sererwa.</p> <p>-Setšweletšwa se tletše ka diphoso e bile se a hlakahlekanya le ge se badišišitšwe le go ntšhwa diphoso.</p> <p>-Botelele ga se bja maleba – telele kudu/ kopana kudu.</p>	<p>-Tlhamego ya setšweletšwa e a fokola e bile go boima go e latela.</p> <p>- Tlotlontšu e nyaka phošollo e bile ga se ya lokela morero.</p> <p>-Setaele ga se sepelelane le sererwa.</p> <p>-Setšweletšwa se tletše ka diphoso e bile se a hlakahlekanya le ge se badišišitšwe le go ntšhwa diphoso.</p> <p>-Botelele ga se bja maleba – telele kudu/ kopana kudu.</p>
P= 03 S= 03 P= 02							

KAROLO YA A: DITAODIŠO**POTŠIŠO 1****Ditaodišo tšeо di botšisitšwego****1.1 Taodišokanego****Tlhalošo**

Yona e laodiša kanegelo goba tiragalo ye e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

Tšeо di swanetšego go hlokamelwa ge go ngwalwa taodišo ya go anegwa:

- Kanegelo e swanetše go kgodiša le ge e theilwe godimo ga nonwane.
- Gantsi taodišo ye e ngwalwa ka lebaka le le fetilego.
- Ditemana tša matseno di swanetše go tanya šedi ya mmadi.
- Kanegelo ge e le ye botse e swanetše go ba le ntlha ye e e laetšago.
- Thumo ya moswananoši e swanetše go kgahliša le go kgotsofatša.
- Kgahlego ya mmadi e swanetše go lotwa go fihla mafelelong.
- Taodišo ya go anega gantsi e na le mokgwa wa go hlaloša.

1.2 Taodišokgadimo**Tlhalošo**

Ka taodišokakanywa mongwadi o akanya kgopolو gomme a tšweletša maikutlo a gagwe go ya ka fao a gopolago ka gona.

Tšeо di swanetšego go hlokamelwa ge go ngwalwa taodišo ye:

- Maikutlo le khuduego di kgatha tema ye bohlokwa taodišong ye.
- Karolo ye kgolo ya taodišo e ka ba tlhalošo.
- Ditlhalošo di swanetše go kwagala di be di ikemišetše go tsošološa maikutlo a mongwadi go mmadi.
- Dikgopolو tšeо di hlagišwago di swanetše go tšweletša bonnete bja mongwadi le boyena bja gagwe.

1.3 le Taodišongangišano

1.6

Tlhalošo

Ka taodišongangišano mongwadi o na le kgopolو ye e itšeng goba ntlhakemo gomme a fe dintlha tša go fahlela goba go thekga maemo a gagwe. Kgopolو ya mongwadi e swanetše go kweššega taodišong ka moka. Ka taodišo ye mongwadi o leka go kgodiša goba go fekeetša mmadi gore a kwane le kgopolو ya gagwe.

-

Tšeо di swanetšego go hlokamelwa ge go ngwalwa taodišongangišano:

- Thoma ka go laetša kgopolو ya gago ka tsela ya maatlakgogedi mabapi le hlogo.
- Efa dintlha tša go fahlela kgopolو ya gago le go thekga seo.
- Mongwadi o tla tsepelela dintlha tša go ganetša pego.
- Bjalo ka mongwadi wa taodišo, tšweletša dikgopolو tše maatla ka ge taodišo ye e ama maikutlo a gago.
- Ditlabelo tša makgethe le tsebo ya go kgodiša di swanetše go šomišwa.
- Polelo e swanetše go ba ye maatla gore e hlohle maikutlo a mmadi. Hlokomela gore polelo e se be ye mpe.
- Thumo le yona e swanetše go ba ye maatla, ya go kwala le go kgodiša.

1.4

Taodišotlhalošo

Tlhalošo

Ka taodišotlhalošo, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go itemogela sona. Motho goba selo se sengwe di ka hlalošwa.

Tšeо di swanetšego go hlokamelwa ge go ngwalwa taodišo ye:

- Mongwadi o swanetše go hlagiša seswantšho ka mantšu.
- Kgetha mantšu le dikgopolو ka tlhokomelo gore o fihlelele seo se nyakegago.
- Dikakanyo malebana le go bona, go kwa, go kgwatha, modumo le tatso di ka šomišwa go dira gore tlhalošo e kwešišege.
- Diriša dikapolelo ka tsela ya maleba.
- O swanetše go ba le boitemogelo bja hlogo yeo o ngwalago ka yona.

1.5

Taodišokakanywa

Tlhalošo

Mohuteng wo wa taodišo, mongwadi o tšweletša dikgopolو le tshedimošo ka tsela ye e kwešišegago. Ge mongwadi a ngwala, o fa dintlha ka go hlatholla dikgopolو goba go di rulaganya.

Tšeо di swanetšego go hlokamelwa ge go ngwalwa taodišo ya go tšweletša dikgopolو:

- Kwešišo ya makgonthe ya hlogo e a nyakega.
- Pele mongwadi a ngwala taodišo ye, o swanetše go ba a dirile nyakišišo ye e tseneletšego ya seo a tlogo ngwala ka sona.
- Mongwadi o swanetše go fa tlhalošo ya mareo ao a sa tlwaelegago.
- Dikgopolو di swanetše go beakanywa ka tatelano le kwešišego.

1.7.1 le **Taodišokahlaahlo letaodišokanegelo**

1.7.2

Tlhalošo

Taodišo ye ga e na maikutlo a mongwadi. Yona e leka go tšweletša mahlakore a mabedi a poledišano ka go lekana. Mongwadi o hlokomela dintlha tša go fapano tša hlogo ye gomme a hlagiša dikgopoloo tša go fapano ntle le go tsea lehlakore. Mongwadi a ka ba le thumo ye e itšeng mafelelong a taodišo, eupša dintlha tša go thekga goba go ganetša di swanetše go lekalekana le go kwagala.

Tšeo di swanetšego go hlokomelwa taodišong ye:

- Mongwadi o swanetše go kwešiša le go lebelediša mahlakore a mabedi a taodišo ntle le go tsea lehlakore.
- Taodišo e swanetšwe ke go kwagala le go ikema ka dintlha. Seo se ra gore e se huetšwe ke maikutlo a mongwadi.
- Dikahlaahlo e be tša moyo wo o fodilego, tša go naganwa gabotse le go thekgwa ka tshwanelo.
- Segalo e be sa go hloka khuduego eupša e be seo se kgodišago sa go hloka lenyatšo.
- Mongwadi a ka fa maikutlo a gagwe mafelelong a taodišo eupša seo e se be thumo ya taodišo.

PALOMOKA YA KAROLO YA A: 50

KAROLO YA B: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE TELELE**POTŠIŠO 2**2.1 **Lengwalo la segwera**

- Sebopego le botelele tša maleba.
- Atrese ya mongwadi.
- Retšistara le segalo tša segwera.
- Madume/matseno.
- Diteng go ya ka morero.
- Tšhomisopolelo, tlotlontšu le maswaodikga e be tša maleba.
- Mafelelo/ bofelo a maleba, mohlala, mogwera wa gago: leina goba sereto Nkadimeng (Pebetse).

2.2 **Bophelo bja mohu**

- E be ka lepokisaneng
- Leina la mohu, letšatši la go belegwa le go hloko fala.
- Lefelo la poloko le nako.
- Polelo e ka motho wa bobedi, ka lebaka le le fetilego.
- Diteng di lebane le morero.
- Tšweletšo e be ka mokgwa wa ditemana.
- Go dirišwe polelo ye e amogelegago.

2.3 Pego

- E be le boithekgo/bokamorago.
- Diteng di lebane le morero, mohlala,
 - ✓ Taetšo ye e kgotsofatšago ya gore dibapadi di be di itokišeditše papadi.
 - ✓ Mohlahli o be a tloga a dirile mošomo wa gagwe.
 - ✓ Bafana Bafana ba be ba laetša bokgoni le maitemogelo ao a tseneletšego.
 - ✓ Moswarwadino wa Bafana Bafana o be a nweša sehlopha sa Egipeta ka sego sa go dutla.
 - ✓ Sebapadi sa gare le sa morago tša sehlopha sa gae di be di ntšhitše ka ga tšhwene
 - ✓ Ge e le sehlopha sa Egipeta se be se sa tsebe pele le morago, ba hlahlatha ka lepatlelong ba makaditšwe ke Bafana Bafana.
 - ✓ Bj.bj
- E tšweletše matseno, mmele le mafelelo.
- E laetše kgodišo ya tatelano ya dikgopololo.
- Polelo e be ye e amogelwago.
- Retšistara le segalo tša semmušo.
- Go be le taetšo ya ditšhišinyo.

2.4 Athikele/Taodišwana

- Hlogo ya taba e be ka ditlhaka tše dikgolo, ya maatlakgogedi.
- Diteng di laolwe ke bokamorago/ boithekgo go tšweletša kgopolokgolo.
- Dihlogo tša dikgopolotlaleletšo di a amogelwa (ke kgetho).
- Tshedimošo e kgahle mmadi, e tsoše maikutlo le go hlohleletša.
- Kanegelo e be ka mokgwa wa ditemana.
- Ditšhišinyo, go kgala le dikeletšo di tšweletšwe temaneng ya mafelelo.
- Leina le tshedimošo ya dikgokaganyo tša mongwadi di tšwelele mafelong a athikele gore batho bao ba nago le kgahlego ba ikopanye le yena.

KAROLO YA C: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE KOPANA**POTŠIŠO 3****3.1 Papatšo/Kwalakwatšo**

- Hlogo ya papatšo.
- Go bapatšwa eng.
- Tirišo ya fonte ya go fapanan ke kgapeletšo
- Tirišo ya mebala ke kgetho.
- Morero o be pepeneneng.
- Tshedimošo e tšweletšwe ka botlalo.
- Polelo e be ya go jabetša /hlalefetša.

3.2 Poskarata

- E be ka gare ga lepokisana.
- Hlogo e be ka ditlhaka tše dikgolo.
- Retšistara le polelo e be tša segwera.
- Tirišo ya mebala ke kgetho
- Diteng di lebane le morero.

3.3 Ditšhupetšo

- Moithuti a laetše monabo ka dikilometara/dimetara.
- Kelo ya monabo e be ya maleba/ kakanyo.
- Go ka dirišwa dikhutlonne (mohl. bodikela, Leboa, bj.bj.)
- Maswao a tsela, meago, maporogo le tše dingwe.
- Go lebelelwwe bokgoni bja go laetša ditšhupetšo.
- Retšistara ya maleba.

Sebopego

- Lepokisi
- Hlogo
- Pontšho ya maswao

PALOMOKA YA KAROLO YA C: 20
PALOMOKA YA TLHAHLOBO: 100